

EXHIBIT U

CENTRAL VALLEY OPERATIONS OFFICE
CHINOOK SALMON REPORT
MARCH 2021

Note: Shaded area not verified with CDFW data

Preliminary Data - Subject to Change

DATE	Winter Run Chinook Salmon Estimated Loss (Incidental Take)								Spring Run Chinook Salmon Estimated Loss (Incidental Take)								Pumping							
	Daily SWP		Daily CVP		Daily Combined		Season Combined		Daily SWP		Daily CVP		Daily Combined		Season Combined		Daily Total			Daily Total				
	Tagged*	No Tag	Tagged*	No Tag	Tagged*	No Tag	Tagged*	No Tag	Tagged	No Tag	Tagged	No Tag	Tagged	No Tag	Tagged	No Tag	Banks	Tracy	Combined	Banks	Tracy	Combined		
1-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	853	971	1,824	1,691	1,926	3,617		
2-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	411	815	1,226	815	1,617	2,432		
3-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	406	818	1,224	805	1,623	2,428		
4-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	412	817	817		
5-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	291	400	692	578	794	1,372		
6-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0	851	851		
7-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	527	405	933	1,046	804	1,850		
8-Mar-21	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	822	0	1,631	1,631		
9-Mar-21	0	4	0	0	0	0	4	4	8	4	0	3	0	7	0	7	1,058	819	1,877	2,099	1,624	3,723		
10-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	4	0	0	0	4	0	11	0	515	826	1,341	1,022	1,638	2,660	
11-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	11	0	405	827	1,232	803	1,640	2,443	
12-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	11	0	0	413	413	0	820	820	
13-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	11	0	0	398	398	0	790	790	
14-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	3	0	3	0	14	0	372	372	0	737	737		
15-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	14	0	1,281	406	1,687	2,541	805	3,346	
16-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	22	0	8	0	30	0	44	0	1,705	814	2,519	3,381	1,615	4,996	
17-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	177	0	0	0	177	0	221	0	1,904	896	2,800	3,776	1,778	5,554	
18-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	52	0	0	0	52	0	273	0	1,709	903	2,612	3,389	1,791	5,180	
19-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	39	0	0	0	39	0	312	0	945	812	1,756	1,874	1,610	3,484	
20-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	7	0	7	0	319	0	515	805	1,320	1,022	1,596	2,618	
21-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	7	0	7	0	326	0	0	804	804	0	1,595	1,595	
22-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	27	0	27	0	353	0	623	825	1,447	1,235	1,636	2,871	
23-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	7	0	7	0	360	0	3	877	880	6	1,740	1,746	
24-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	4	0	4	0	364	0	623	842	1,465	1,235	1,670	2,905	
25-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	14	0	14	0	378	0	0	840	840	0	1,666	1,666	
26-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	13	0	7	0	20	0	398	0	521	827	1,348	1,034	1,640	2,674	
27-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	398	0	0	802	802	0	1,590	1,590	
28-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	398	0	267	802	1,068	529	1,590	2,119	
29-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	16	3	16	3	414	3	0	803	803	0	1,593	1,593	
30-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	11	0	11	0	425	3	291	803	1,094	578	1,592	2,170	
31-Mar-21	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	425	3	408	413	821	809	820	1,629	
Total	0	4	0	4	0	8	4	8	311	0	114	3	425	3	425	3	15,260	22,001	37,261	30,268	43,639	73,907		

Winter Run Incidental Take Levels (Oct 1 thru May 31)

Spring Run Incidental Take Levels for Season Combined Total (Oct 1 thru Jun 30)